

ЭНСИЭЛИ

○ Нам улуунун хаһыата ○

1935 сыл алтынньы 5 күнүгэр төрүттэммитэ

2005 с.
Бям ыйын

26

күнэ
чэппиэр
№ 68
(9546)



Улуус баһылыгынын муньабыттан бэлитэбиннэр

Ыксаллаах быһыыга-майгыга уонна гражданскай оборонага управление начальнига И.В. Коллашников иһитиннэрбитинэн, баһаары утары месчачик салдарар. Месчачик кэмигэр бэрэбиэркэ түмүгүнэн сорох объекттар баһаарынай өттүнэн туруктара мөлтөхтөрө бэлитэммит.

Лесхоз директора Е.И. Иванов иһитиннэрбитинэн, улуус үрдүнэн 6 ойуур баһаара бэлитэммит, 1 уоту лесхоз, улуус олохтоохторун, 5-тин куораттан десантник-парашютистар күүстэринэн умуруорбуттар.

Бям ыйын 23 күнүттэн балыһааттан уонна баанныктан ураты тэрилтэлэр, озорор дьыалар иттиһилэрэ тохтоуллубут.

Бям ыйын 20 күнүттэн улуус оскуолаларыгар ЕГЭ уонна переводной экзамен ытыллар. 1 Хомуस्ताах оскуолатыттан икки, гимназияттан биэр үөрэнээччи республикатаагы «Подросток» конкурска кыттан лауреат аатын ылбыттар. Сайынны сыйнааһына 5 стационарнай лаарыра аһыллар. «Альянс» (урукку «Лингва») лаарыра киирингэ усунуос суумата 6500 солк.

587 гектар сиргэ туорахтаах культура ыһыллыбыт. БИһыы бэс ыйын 5 күнүгэр диэри түмүктэниэхтээх. Тьа хаһаайыстыбатын министерствотын коллегиятыгар Нам, Хангалас улуустара отчуоттаабыттар. Нам улууна сүөһү ахсаанын аччатыыга, заготовка, потребительскай табаары оторууга сэмэлэммит. Бу нэдиэлэ «Нам улууна» МТ уонна тьа хаһаайыстыбатын министерствотын икки ардыгар сөбүлэһингэ илии баттаныахтаах. 60 үгүс дьыала сүрүн үлэтэ от үлэтигэр диэри бүтэриллиэхтээх. 26 объекка тутуу садаламмыт.

Улуустаагы балыһаага республикатаагы федеральной фондоттан ревизия оһоһуллубут. Бям ыйын 26 күнүгэр сүрөх-тымьы ырааһыларыгар аналлаах республикатаагы семинарга 3 улуус кыттыахтаах.

Бям ыйын 26-27 күнүгэр Нам улууну дьарыктаах буолуу сулууспатын күнүгэр ытыллыахтаа. Бу күнүгэр үлэтэ суохтарга, оскуола оҕолоругар профориентационнай үлэ ытыллыахтаа.

Доруобуйа харыстабылын, үөрэх тэрилтэлэригэр өрөмүөн буолуоҕа. Уонтан тахса нэһилиэккэ уонна Нам селогугар сайынны водопроводу оторуу, өрөмүөннээһин үлэтэ ытыллыахтаа.

В. РЫКУНОВА

СОКУОНУ ТОКУРУТУУНУ УТАРЫ

Алмааһы хостоһунга аан дойду үрдүнэн биэр бөдөҥ АЛРОСА компанияны баһылааһын иһин охсуһуу ааспыт үйэ 70-с сылларыттан сабаламмыта биллэр. Билинги туругунан Российской Федерация правительствота контуруоллуур пакет

ныахтааба ыйыллар. Ити сокуонунан олуттаран, Саха Республикатын Президентэ В.А. Штыров, правительство председателэ Е.А. Борисов, Государственной Мунньах (Ил Түмэн) депутаттара, нэһилиэнньэ туруорсууларынан, баайга-дуолга харахтарын хатаа

үбү-харчыны бөдөҥ кээмэйдээх ороскуоттааһын, сизин иһин» ыстатыһанан холуобунай дьыаланы тэрийбитэ иһилиннэ.

Федеральной киин уодаһынаах былаанын утары республикага маассабай бырачыастааһынар сабаланылар. Саха-общественной киин председателэ Иван Шамаев көбүлээһининэн куораттарга уонна улуустарга: «Фрадков, руки прочь от АЛРОСА», «Защитим АЛРОСА», «Сохраним АЛРОСА для будущих поколений!» о.д.а. ис хоһоонноох плакаттары туппунт коллективтар уулуссаларга тахсаллар, РФ правительствота сокуону куруубайдык кэһэн, бэйэтин быһаарытын соннуурун бырачыастааһын докумуонугар дьон-сэргэ иһи баттыр.

Бям ыйын 21 күнүгэр улуус киинин палаточнай городогар тэриллибит сааскы дьаарбанкаба Иван Шамаев биэр санаалаахтарын кытта нэһилиэнньэ АЛРОСА тула ыйыллар политиканы сийилин быһаардылар. Киин өскөтүн АЛРОСА компания акциялара федеральной бас биллэргэ киирдэһинэ, республика бюджетин дохуоттуур чааһыгар аренда иһин төлөбүр 10,4 млрд. солк. (республика сыллаагы бюджетин үс гыммыттан биэрс) сүтэрин иһитиннэрдэ. Дьаарбанка кыттылаахтарыттан туһааннаах бырачыаска илии баттааһын хомуйдулар.

В. СЫРОМЯТНИКОВ



37%-нын бас билэр. Итиннэ 50%-тан таһааран, алмааһы хостоһуну бэйэтин иһитигэр ылаары, компания уставной капиталыгар предпринимелар акцияларын пакеттарын киилэрэн сыалын ситиһэр былааннаах үлэни ыйтар.

РФ Конституциятыгар сир баайын олохтоох нэһилиэнньэ эмиз туһа

быт федеральной политиктар Кудрин, Греф, Фрадков таһииннэрин арыый холкутаттылар. Хаһа өттүнэн, хайдах киирини стратегиятын толкуйдуулар уонна чочумаллар. Тойоттор болжолотолорун тарпыт алмаастарыттан махтаахтарын баарбаттар. Бу күнүгэр Москва куорат прокуратурата компанияны утары «Атын баайы-дуолу,

биллэргэ киирдэһинэ, республика бюджетин дохуоттуур чааһыгар аренда иһин төлөбүр 10,4 млрд. солк. (республика сыллаагы бюджетин үс гыммыттан биэрс) сүтэрин иһитиннэрдэ. Дьаарбанка кыттылаахтарыттан туһааннаах бырачыаска илии баттааһын хомуйдулар.

Бям ыйын 19 күнэ БэҔэҔЭЭ күнү быһа ардаабыт халлаан бүгүнгү күн үөрүүтүн ситэрэн биэрэрдий арыллан, саргылаах сайын чарылхай күнүгэр биэрэрдийинэн солбулуна. Бүгүн билинги оскуолатыгар үөрбүт-көппүт бырааһыныктыгы тангыбыт оҕолор, оскуола учууталлара уонна төрөппүттэр, общественность баартаһытталары муһунулар. Манна быйыл орто оскуоланы бүтэрэн, оҕо саастарын кытта быраһаайдаһан олох сырдык аартыгар киирэр дьулуурдаах 11-с уонна 9-с кылаас үөрэнээччилэрэ хомус тыаһыгар доҕуһоолатан, дьонунук туттан, ыгырыллан киирдилэр. Оскуола иитэр-үөрэтэр процеһы валеологизациялааһына 2000 с. улууска экспериментальной площадка буолбута. Оһо быйыл бүтэрээччилэр кыргыттар уонна уолаттар кылаастарыгар араһан, үөрээн кэлдилэр. 11-ни 21 оҕо үөрэнэн бүтэрдэ. Кылаас салайааччыларынан 11 «а»-га, кыргыттар кылаастарыгар Маркова Л.А., оттон уолаттарга, 11 «б»-га Савина Н.С. үлэлээн кэлдилэр. Иккис сүһүөх оскуоланы бүтэрээччи тохсуоска 24 оҕо үөрэннэ (кылаас салайааччыта Алексеева А.А.).

Бырааһынныгы иилээн-саҕалаан ыгытааччы учуутал Никсифорова Т.М. үгэс буолбут үөрүүлээх линейканы аһарыгар оскуола директоругар Д.И. Ноговицынга салайар. Киини 11-гэр, 9-тар гос. экзаменна киириилэрин туһунан педагогической сабиэт уурааһын ааһан

ОҔО СААС УМНУЛЛУБАТ ТҮГЭНЭ

(Репортаж)

иһитиннэрэн, экзаменна киирбит-тэриннэ эбэрдэлээтэ.

— Билинги оскуолабыт Улуу

садалаатыгыт. 10 сыл устата билин саамай ыарахан үктэллэрин дабайдыгыт. Аны билигин ханнык да ыарахаттаран чарыйыман, толдуман. Төрөбүт норуоккут аатын түһэн биэрбэт, ытыктанар, киини кизин туттар дьонно буоларга

ва А.Г., үөрэх дьыла түмүктэммитинэн эбэрдэлээн баран, быйыл үөрэри бүтэрэр ыччаттарга олохторугар сөптөөх суолу талан, таптыыр идэлэрин баһылыылларыгар сүбэлээтэ. Улуус дьаһалтатын аатыттан культура управлениетын начальнига Кириллин А.В. нэһилиэк, улуус аатын республикага хас да төгүл ситиһилээхтик кемүскэ-эбит, улууспугун ааттаһыт ырыа конкурсун кыттылааһыгар, быйыл оскуоланы бүтэрээччи Слепцова

Т.Т., төрөппүттэр ааттарыттан төрөппүт комитетин председателэ Шумилова Л.С. оскуола оҕолорун тийэх чуораан бырааһынныгынан эбэрдэлээтилэр, экзаменнарын ситиһилээхтик туттаран, оттон сөбүлүүр идэлэрин ылан олох үһүн суолун устун дьоллоохтук айанылларыгар, ханна да сылдьан иһипит-үөрөппит оскуолалары, нэһилиэктерин чиздин харыстыылларыгар, киин аатын үрдүктүк туталларыгар, учууталларын, иитээччилэрин үтүөгэ, кэрээтэ угуйбуттарын умнубат, кэстыллары эгтилэр.

Үөрүүлээх бырааһынныгы оскуоланы 1998 с. бүтэрбит оҕолор (билигин араас үлэһиттэр) кылааһынан кэлэн эбэрдэлээн болжолоту тартылар. Петр Сивцев оскуола туһунан ыллаан бырааһынныгы чаччы да кизгэттэ. 4-с кылаастар хас биэрди ытысуоска истин анабыл тыллари эпиптэртэрдүк долгутуулаах буолла.

Тийэх чуораанынан сибээстээн 10 сыл үөрэммит оскуолаларыгар, элбэх үгүс эбэрдэ тылы эпипт дьонго махтанан харда тылы оскуоланы бүтэрээччилэр ааттарыттан «Сыл бастың үөрэнээччигэ» Ваня Эверстов эттэ. Онтон тутта олохтоох автор Т.В. Сивцев «Тийэх чуораан» дьин ырыатын оскуоланы бүтэрээччи Лена Слепцова толоруутугар уйдаран, доҕотторо вальс эргийдилэр.

«Чуораанчык» үнүкүүтүн музыкаһыгар кып-кыракий кыысчаан сааланы эргийэ көтөн-дайан кустуктанан, үнүкүүлээн киирэн барда. Сонно даҕатан, тийэх чуорааны тыаһатар чизэ «Сыл бастың үөрэнээччигэр» Ваня Эверстова (11 кыл), 1 кылаас туйгун үөрэнээччигэр Шумилова Оксанада тигистэ.

Е. ПЕТРОВА,
Алааны



Кымайы 60 сылын, биэр дойдулаахпыт, биллилээх государственной, партийной деятель И.Е. Винокуров 110 сааһын бэлитиһир үбүлүөйүн көрсө үлэлээн, үөрэнэн кэллэ. Эһиги олоххутугар уратылаах умнуллубат күнүгүт үүннэ. Бүгүн эһиги бэйэбит оскуолабытын кытта быраһаайдаһан, олох суолугар үктэниһигит садаланар, — дьитэ уонна госэкзаменнарын үрдүк хаачыстыбалаахтык туттаралларыгар эбэрдэһинэстээтэ.

Ааһарга, суруйарга үөрэтэн, билингэ-көрүүгэ уһуйбут маннайгы учууталлара Попова Е.И., Яковлева М.А.

— Эһиги бүгүн бүтэһик чуоран лынгыһнаа тьаһынан олох кизин аартыгар алгыстаах айангытын

кыһаның, — дьин алгыс тыллариң тиэртилэр.

Директоры иитэр үлэһэ солбуу-ааччы Сивцева С.И. бүгүнгү бырааһынныгынан уонна улахан ситиһилэри бааран эбэрдэлээн туран, оскуола общественной үлэтигэр актыыбынайдык кыттыбыт элбэх үөрэнээччигэ уонна төрөппүттэргэ бочуотунай грамоталары туттартаата.

Үөрэх улуустаагы салаатын аатыттан тыл эпипт иитэр үлэһэ от-дел методист-инспектора Федоро-



